

Tshibugwana Tsha u Linga






GIREIDI YA

1

TSHIVENDA

LUAMBO LWA HAYANI

THEMO YA 1 & 2





Bugu ya u Linga

GIREIDI YA 1 | THEMO YA 1 & 2

TSHIVENDA

Magudiswa

U LINGA U VHALA HA ORA _L LA: NYANGAREDZO	1
THEMO YA 1	9
THESITE (MILINGO) DZA U VHALA NGA U ELELA HA ORA _L LA (VEO) DZA THEMO YA 1	10
FOMO YA TSENGULUSO YA THEMO YA 1	14
MBEKANYAMUSHUMO (PU _L ANE) YA U LINGA	15
THEMO YA 2	21
THESITE (MILINGO) DZA U VHALA NGA U ELELA HA ORA _L LA (VEO) DZA THEMO YA 2	22
FOMO YA TSENGULUSO YA THEMO YA 2	26
MBEKANYAMUSHUMO (PU _L ANE) YA U LINGA	28
GIREIDI YA 1 ORF MABAMMBIRI _L A REKHODOS	35



U Linga U Vhala Ha Oralla: Nyangaredzo

Mielo ya DBE ya u Vhala kha Gireidi dza Fhasi

Mielo ya DBE i bula zwi khagala mvelelo dzo lavhelelwaho mafheleloni a n̄waha muñwe na muñwe wa u guda:

Luambo	Musi Gireidi ya 1 i tshi khunyelela, vhagudi vhoṱhe vha tea u vha vha tshi vho kona u vhala u hovhelela:	Musi Gireidi ya 2 i tshi khunyelela, vhagudi vhoṱhe vha tea u vha vha tshi vho kona u vhala u hovhelela:	Musi Gireidi ya 3 i tshi khunyelela, vhagudi vhoṱhe vha tea u vha vha tshi vho kona u vhala u hovhelela:
isiNdebele LH	40 mw nm	20 monm	35 monm
isiXhosa LH	40 mw nm	20 monm	35 monm
isiZulu LH	40 mw nm	20 monm	35 monm
Siswati LH	40 mw nm	20 monm	35 monm
Sepedi LH	40 mw nm	40 monm	60 monm
Sesotho LH	40 mw nm	40 monm	60 monm
Setswana LH	40 mw nm	40 monm	60 monm
Tshivenda LH	40 mw nm	35 monm	55 monm
Xitsonga LH	40 mw nm	30 monm	40 monm
Afrikaans LH	40 mw nm	50 monm	80 monm
TSHIVENḐA LH	40 mw nm	50 monm	70 monm
TSHIVENḐA FAL	A swi bohi	30 monm	50 monm

mw|nm = mubvumo wa leḑere nga ngona nga minete / monm = maipfhi one nga minete

GIREIDI YA 1 | U LINGA U VHALA HA ORAĽA

NHLRP i tikedza ndivho ya DBE ya u maanġafhadza vhagudisi uri vha nee thikhedzo yo livhiswaho kha vhagudi siani ġa u vhala. Thikhedzo iyi i katela thesite kana milingo i tevhelaho ya u vhala nga u elela ha oraġa kha Gireidi ya 1:

Grade / Themo ya	Nġivho ya mubvumo wa ġedere wa mithethe ya 60	U vhala maipfhi nga mithethe ya 60	U vhala phara/ ndima nga mithethe ya 60/ 180	mbudziso dza u pfhesa ha oraġa
GIREIDI YA 1 Themo ya 1	1.1.A (15 mibvumo)	1.1.B (15 maipfhi)	A swi bohi	A swi bohi
GIREIDI YA 1 Themo ya 2	1.2.A (30 mibvumo)	1.2.B (30 maipfhi)	A swi bohi	A swi bohi
GIREIDI YA 1 Themo ya 3	1.3.A (45 mibvumo)	1.3.B (mibvumo wa 45)	1.3.C	1.3.D (mbudziso dza 4)
GIREIDI YA 1 Themo ya 4	1.4.A (60 mibvumo)	1.4.B (maipfhi wa 45)	1.4.C	1.3.D (mbudziso dza 4)

U ġugisela Thesite (Milingo) dza U vhala nga u Elela ha Oraġa

- Kha themo inwe na inwe vha ġo wana khophi mbili dza thesite ya U vhala nga u Elela ha Oraġa (VEO).
 - Khophi ya mugudisi – hezwi zwi katela na tshivhalo tsha mibvumo kana maipfhi zwi re kha mutaladzi muthihi.
 - Khophi ya mugudi – yo nwalwaho nga fointi yo teaho ya saizi yo teaho.
- Kha vha ġugisele u ġinga nga u ġamineitha khophi idzi dza thesite vhuvhili hadzo.
 - Zwi vha thusa u nwalwa kha khophi ya mugudisi, vha i phumula vha i shumisa hafhu.
 - U ġamineitha zwi dovha hafhu zwa tsireledza khophi ya mugudi, u itela uri thesite yeneyo nthihi i shumiswe lunzhilunzhi.
- Nzhele: Khophi dza lurumbu luthihi fhedzi dza thesite dza U vhala nga u Elela ha Oraġa dzo dzheniswa sa tshipiġa tsha pheke ya Magaraġatai.



Thesite dza NHLRP U vhala nga u Elela ha Oraġa (VEO)
U ġivha milayo ya uri madgina a tea u nwaliwa na u shumiswa hani

1.1.A – u sumbedza **Gireidi**

1.1.A – u sumbedza **themo**

1.1.A – u sumbedza **lushaka lwa thesite: u vhala mibvumo**


Kha vha shumise U linga u Vhala ha Oraḽa nga u Elela nga nḽila i tevhelaho

1. Kha vha dzudze kilasi vha i nee nyito ya u ṅwala.
2. Kha vha vhidze mugudi nga muthihi muthihi u ḽa u vhala.
3. Kha vha nee vhagudi khophi ya vhagudi ya maṅwalwa.
4. Kha vha thaime tshifhinga tsho tiwaho.
5. Kha vha vhudze vhagudi u vhalela maṅwalwa nṯha u swika vha tshi ri vha ime.
6. Kha vha vhudze vhagudi vha pfhuke mibvumo / maipfhi ane vha sa kone u ṯavhanya u a vhala.
7. Kha vha thaime, vha thetshelese musi vhagudi vha tshi vhala.
8. Kha khophi dza maṅwalwa dzo ḽamineithiwaho dza vhagudisi, kha vha shumise. maka wa phemanente u ṅwala 'tshithoma' kha ipfhi ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa:
 - mubvumo kana ipfhi ḽine mugudi a sa ḽi vhale zwone
 - mubvumo kana ipfhi ḽine mugudi a pfhuka
 - mubvumo kana ipfhi ḽine mugudi a dzhia dzisekhende dzi fhiraho ṯhanu uri a ḽi vhale
9. Nga murahu tshifhinga tsho tiwaho, kha vha vhudze vhagudi uri vha ime, vha kone u rekhoda nga mubvumo kana ipfhi ḽine mugudi a kona u vhala.
10. Thesite ya C, thesite dza u vhala phara dzo itelwa:
 - U vhala ha mithethe ya 60, na
 - U vhala ha mithethe ya 180
11. Kha vha shumise thesite idzi nga nḽila i tevhelaho:
 - Kha vha ite Thesite ya C sa nga misi kha mithethe ya 60 ya u thoma.
 - Nga tshifhinga tsha mithethe ya 60 ya u thoma, kha vha thetshelese mugudi a tshi vhalela nṯha vha ite tshithoma kha khophi yavho ya thesite kha vhukhaki huṅwe na huṅwe he ha itiwa.
 - Nga murahu ha mithethe ya 60 ya vuvhili, kha vha noute ipfhi ḽa u fhedza ḽine mugudi a vhala nga mithethe ya 60.
 - Kha vha shumise iyi data sa mvelelo dza Thesite ya C.
12. U bva afho, kha vha tende mugudi a tshi isa phanda na u vhala phara ya Thesite ya C lwa miṅwe mithethe ya 120, kana u swikela vho no vhala phara yoṯhe.
13. Tshi tevhelaho, kha vha shumise Thesite ya D kha u linga u pfhesesa ha oraḽa ha vhagudi.
 - Kha vha vhudzise mugudi iṅwe na iṅwe ya mbudziso vha tende vha tshi dzi fhindula.
 - Arali vha sa fhindula nga mithethe ya 5–10, kha vha fhirele kha mbudziso i no tevhela.
 - Arali mugudi a songo fhedza u vhala phara, kha vha vhudzise fhedzi mbudziso dzine a nga kona u dzi fhindula.

1

U űea ndingo ya U linga u Vhala ha OraĽa nga u Elela:

- Kha vha thetsheselele musi mugudi a tshi vhala maűwalwa nga tshifhinga tsho tiwaho.
 - Kha vha vhee tshithoma kha khophi yavho ya maűwalwa tshifhinga tshoűhe musi mugudi a tshi:
- a** vhala mubvumo kana ipfhi nga ndĽa yo khakheaho
- b** pfhuka mubvumo kana ipfhi
- c** dzhia dzisekhende dzi fhiraho űhanu u vhala mubvumo kana ipfhi
- kha vha vhudze mugudi a ime musi tshifhinga tsho tiwaho tshi tshi fhira.



Thomani.

3

U linga u Vhala ha OraĽa nga u Elela

U űea ndingo

O kundelwa u vhala 'naka'.

O vhala ipfhi 'funa' vhudzuloni ha 'dzula'.

Ndo livhuwa, tshifhinga tsho fhira.



6

5



Hayani hanga. Ndi funa haya hanga. Ndi funa na mme anga, khotsi anga na khaladzi yanga. Makhulu wanga na vhone vha dzula na riűe. Ri dzula nduni ya u ... tshena.




4

U rekanya u vhala ha oraḽa nga u elela

1. Kha vha vhalele maipfhi oṽhe o fhelela e mugudi a vhala.
 - Kha vha sedze he mugudi a guma hone u vhala – kha vha dzhieḽe nzhele ṽhanganyelo ya tshivhalo tsha maipfhi o engedzeaho kha mutalo wonoyo
 - Kha vha ṽtuse mibvumo / maipfhi a songo vhalwaho zwone, kha mutalo wo fhiraho
 - Heyi ndi yone ṽhanganyelo ine i nga konadzea
2. Tshi tevhelaho, kha vha ṽtuse maipfhi a re na 'zwithoma' u bva kha ṽhanganyelo ine ya konadzea (maipfhi a songo vhalwaho zwone, o pfhukhiwaho kana zwo dzhiaho tshifhinga u a vhala.) Hezwi zwi vha ṽnea ṽhanganyelo ya maipfhi a mugudi.
3. Kha vha rekhode u vhala ha oraḽa nga u elela ha mugudi kha themo yeneyo.

Muelo wa VEO na thesite
zwi a thusa nga maanḽa.
Zwi mpha u pfhesesa
hu re khagala kha zwine
vhagudi vhangā vha tea u
swikelela ṽanwaha!





U rekhoda Mvelelo dza U vhala nga u Elela ha OraĽa

1. Mbekanyamushumo (puĽane) *iyi i dzhenisa* na Mabammbiri a U rekhoda a U vhala nga u Elela ha OraĽa.
2. Khophi dza didzhithaĽa dza Mabammbiri a U rekhoda a U vhala nga u Elela ha OraĽa dzi a wanala kha websaithi ya NECT.
3. Kha vha shumise aya mabammbiri a u rekhoda kha u rekhoda mvelelo dzoĽhe dza U vhala nga u Elela ha OraĽa nŵaha woĽhe.


U shumisa Mabammbiri a Mvelelo na Fomo dza Tsenguluso

1. Iyi mbekanyamushumo i dovha hafhu *ya dzhenisa na Fomo* ya Tsenguluso ya U vhala nga u Elela ha OraĽa kha themo inŵe na inŵe.
2. Fomo iyi i tea u shumiswa kha u dodombedza vhukhakhi ha vhagudi, u itela u lulamisa (dzilafho).
 - Kha vha shumise iyi fomo kha u linga hoĽhe.
 - Kha vha ite luswayo kholumu yo teaho ya thaĽi tshifhinga tshoĽhe musi mugudi o khakha.
 - Musi vho no khunyeledza u linga, kha vha tanganye thaĽi dzoĽhe dza mubvumo muŵwe na muŵwe na ipfhi linŵe na linŵe.
3. Kha vha thogomele nga maanda vhukhakhi hu no anzela u vha hone u itela u lulamisa nga heyi nĽila:
 - **Mibvumo:** Kha vha funze hafhu mubvumo kha kiĽasi yoĽhe. U bva afho, kha vhege dzi si gathi dzi no tevhela, kha vha vhe na vhuṽanzi uri vha dzhenisa uyu mubvumo kha muvango, ngudo ya madungo na nyito dza u vhumba maipfhi.
 - **Maipfhi:** Kha vha vusuludze mibvumo i re kha ipfhi na kiĽasi yoĽhe. Kha vha vusuludze tshikili tsha muvango na kiĽasi yoĽhe. Kha vha vhidze mugudi nga muthihi nga muthihi vha vange mibvumo na u paĽula madungo kha maipfhi. Kha vhege dzi si gathi dzi no tevhela, vha vha sedzese zwa muvango wa mibvumo na nyito dza u vhumba maipfhi.
 - **U vhala phara/ndima:** Kha vha ite ndovhololo ya u vhala ya maŵwalwa eneyo nga nĽila i tevhelaho:
 - Kha vha vhalele nṽha kiĽasi maŵwalwa aya, ngeno vhagudi vha tshi khou tevhela vhone buguni dzavho.
 - Kha vha vhale maŵwalwa aya na kiĽasi yoĽhe (mazha), vha tshi sumbedzela luvhilo na khalo (thounu).
 - Kha vha vhidze zwigwada zwo fhambanaho kana vhagudi vho fhambanaho vha vhalele nṽha tshipiṽa tsha aya maŵwalwa.
 - Kha vhege dzi tevhelaho dzi si gathi, kha vha ise phanda na u sedzesa zwa ndovhololo ya u vhala ya maŵwalwa o fhambanaho.
 - **U pfhesesa ha oraĽa:** Kha vha senguluse thaidzo vha nee ndulamiso (dzilafho) nga nĽila i tevhelaho:
 - **Arali vhagudi vha tshi khou balelwa u vhala phara yoĽhe, kana vha tshi khou kondelwa nga maipfhi manzhi:** Kha vha ise phanda na u fhaṽa zwikili zwa u dikhouda na u elela. Kha vha gudise vhagudi u vhala na u vanga mibvumo, u ita nĽowendowe ya u vanga na u paĽula maipfhi a bva madungo, kha vha ite ndovhololo ya u vhala maŵwalwa.
 - **Arali vhagudi vha sa pfhesesi zwi re kha dziphara:** Kha vha sedzese kha u fhaṽa divhaipfhi na siangane ya nĽivho. Kha vha vhalele kiĽasi zwiṽori zwinzhi u ya nga hune vha kona.
 - **Arali vhagudi vha tshi khou tevhela na u pfhesesa zwi re kha phara ngeno vha sa koni u fhindula mbudziso:** Kha vha sedzese zwa u vha funza zwikili zwa u pfhesesa nga tshifhinga tsha U Vhala (Khathihi) Na Vhagudi. Kha vha vha ṽalutshedze zwine mbudziso


GIREIDI YA 1 | U LINGA U VHALA HA ORALLA

ya amba. Kha vha sumbedze vhagudi kuwanele kwa phindulo ya mbudziso. Kha vha nee vhagudi ndowendowe nnzhi dza u fhindula mbudziso nga u tou amba.

4. Kha vha shumise mvelelo u u shandukisa zwigwada zwavho zwa u vhla ha zwigwada mathomoni a themo inwe na inwe.
 - Kha vha vhee vhagudi vho wanaho maraga dza ntha fhethu huthihi. Hezwi zwigwada zwi nga divha zwihulwane nyana.
 - Kha vha vhee vhagudi vho wanaho maraga dza fhasi fhethu huthihi. Kha vha lingedze nga ndila dzothhe uri hezwi zwigwada zwi vhe zwituku.
5. Kha vha tevhele vhuṭala ha mvelelo dza mugudi themo yothhe.
 - Kha vha riwale maraga dza mugudi u itela theiste dza themo.
 - Kha riwale vhagudi vha sa khou kana kana vha no khou humela murahu.
 - Vha do tea u vha na tshifhinga tsho engedzwaho na havha vhagudi, vha tshi khou shuma u ya nga vhukoni havho vha tshi khou thusa.
6. Thogomelani tshikoro tsha avhareji ya kilasi kha themo dzothhe. Arali na vhona u sa khwiniswa kana u tsa nga u angaredza ha avhareji ya kilasi, thogomelani zwi tevhelaho:
 - Humbulani nga ha tshifhinga tsha u funza tsho xelaho kana tsho thithiswaho nga tshifhinga tsha themo. Humbulani u vhea phanda ngudo dza u vhala dzi tshi ya phanda.



THEMO YA 1





Thesite (Milingo) Dza U Vhala Nga U Elela Ha Ora_a (Veo) Dza Themo Ya 1

NHLRP U vhala nga u Elela ha Ora_a (VEO)

Luambo: Tshivenda

Thesite 1.1.A

Khopi ya mugudisi

15 mibvumo / 60 mithethe

a	B	i	L	e	5
m	i	b	A	o	10
m	a	l	u	E	15

NHLRP U vhala nga u Elela ha Oraḽa (VEO)

Luambo: Tshivenda

Thesite 1.1.A

Khopi ya mugudisi

a	B	i	L	e
m	i	b	A	o
m	a	l	u	E

NHLRP U vhalā nga u Elela ha Oraḽa (VEO)

Luambo: Tshivenda

Thesite 1.1.B

Khopi ya mugudisi

15 maipfhi / 60 mithethe

baba	babi	lala	lela	mama	5
mila	mali	bebi	meme	imela	10
lemela	elela	mabale	lemela	imelela	15

NHLRP U vhala nga u Elela ha Oraḽa (VEO)

Luambo: Tshivenda

Thesite 1.1.B

Khopi ya mugudisi

baba	babi	lala	lela	mama
mila	mali	bebi	meme	imela
lemela	elela	mabale	lemela	imelela



Fomo ya Tsenguluso ya Themo ya 1

NHLRP U vhalala nga u Elela ha Oraja (VEO)

Luambo: Tshivenḁa

GIREIDI YA 1 Themo ya 1

Fomo ya Tsenguluso

mibvumo 1.1.A	Thaḁi ya Vhukhakhi	Thanganyelo
a		
b		
i		
l		
e		
m		
i		
b		
a		
o		
m		
a		
l		
u		
e		
Maipfhi 1.1.B	Thaḁi ya Vhukhakhi	Thanganyelo
baba		
babi		
lala		
lela		
mama		
mila		
mali		
bebi		
meme		
imela		
lemela		
elela		
mabale		
lemela		
imelela		



Mbekanyamushumo ya u Linga

GIREIDI YA 1 Themo ya 1

Pulane ya U funza ya Nwaha (ATP) yo vusuludzwaho i nea tsumbedzelo ya U linga ha Zwikoloni (SBA) ha themo inwe na inwe. U ya nga hezwi, zwikili na thalutshedzo dzi tevhelaho dzi tea u senguluswa kha Themo ya 1:

TSHIPIDA	MUSHUMO
 U thetshelesa na u amba	U thetshelesa tshitori tshine a tshi divha. U toolola tshitori a tshi katelwa na mbuno dzothe khulwane.
 Foniki	U topola vhushaka vhukati ha mubvumo wa ledere kha minwe ya mibvumo ya ledere lithihi - pfhalandothe na themba.
 U vhala na U pfhesesa	U vhalela ntha zwi tshi bva buguni kha levele yo mu teaho. U a kona u humbulela tshitori nga u shumisa zwifanyiso. U tevhokanya zwiwo zwiraru nga thevhokano yone/yo teaho.
 Munwalo	U nwala maledere matuku nga ngona.
 U nwala	U ola tshifanyiso tsha u pfhukisa mulaedza. U kopa khephusheni khephusheni na mafhungo.

TSUMBO YA MISHUMO YA U LINGA

- Iyi mishumo ya u linga yo itelwa u vha tshipida tsha NHLRP.
- He zwa tea, thesite dza U vhala nga u Elela ha Oraja ha NHLRP dzo dzheniswa sa tshipida tsha mbekanyamushumo ya u lunga.
- Iyi mishumo ya u linga i nga shumiswa yo tou ralo kana ha itwa uri i yelane na thodea dza Tshiriki.



U thetshesela na u amba

U thetshesela tshiṭori tshine a tshi ḡivha.

U toolola tshiṭori a tshi katelwa na mbuno dzothe khulwane.

Nyito

- Kha vha ite iyi nyito musi themo i tsini na u fhela.
- Kha vha vhudze vhagudi vha elekanye nga tshiṭori tshine vha tshi funesa tsha themo yeneyo.
- Kha vha vha ṭalutshedze uri vha ḡo tea u ḡa vha toolola tshiṭori kha vhone – u vha toololela.

Mielo

Kha vha vhudze vhagudi uri musi vha tshi toolola (anetshela) tshiṭori, vha tea:

- U toolola tshiṭori itshi nga thevhekano yone: zwe zwa bvelela u thoma, zwe zwa tevhela na zwa u khunyeledza
- U amba tshithu luthihi fhedzi: a hu na u ḡidovholola
- U ḡivha zwine vha ḡo amba: u ita ṇḡowḡowe ya u toolola tshiṭori

Kuitele

- Kha vha ṇee vhagudi minete i si gathi vha elekanye nga zwiṭori zwavho.
- Kha vha vha tendele vha rembuluwe vha toolole zwiṭori zwavho vha tshi vhudza phathinara dzavho.
- Kha vha vhudze vhagudi uri vha ole na u ḡebuḡa tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiṭori, musi vhone vha tshi khou thetshesela vhaṇwe vhagudi.
- Kha vha vhidze vhagudi nga muthihi nga muthihi vha toolole tshiṭori tshine vha tshi funesa
- Kha vha pime vhukoni ha mugudi muṇwe na muṇwe vha tshi shumisa rubiriki i tevhelaho.

RUBIRIKI	LEVEL E YA 1	LEVEL E YA 2	LEVEL E YA 3	LEVEL E YA 4
Tshivhumbeo na thevhekano	Mugudi u anetshela a tshi vilinganya zwipiḡa zwa tshiṭori hu si na thevhekano.	Mugudi u anetshela zwiṇwe zwa tshiṭori nga thevhekano yone.	Mugudi u anetshela vhunzhi ha tshiṭori nga thevhekano yone.	Mugudi u anetshela tshiṭori tshothe nga thevhekano yone.
U Elela	Mugudi u anzela u ima, a tshi timatima na u dovholola maipfhi kana mafurase.	Mugudi u a ima tshiṇwe tshifhinga a tshi timatima na u dovholola maipfhi kana mafurase.	Mugudi u anetshela tshiṭori a tshi elela, a tshi timatima tshiṇwe tshifhinga kana a dovholola maipfhi kana mafurase.	Mugudi u anetshela tshiṭori nga u elela nahone e na u ḡifulufhela a sa timatimi kana u dovholola maipfhi kana mafurase.



Foniki

U topola vhushaka vhukati ha mubvumo wa leḡere kha miṁwe ya mibvumo ya leḡere liṁhihi
U topola vhushaka vhukati ha mubvumo wa leḡere kha miṁwe ya mibvumo ya leḡere liṁhihi
(pfhalandoṱhe na themba)

Nyito

- Kha vha zwi ite magumoni a themo.
- Kha vha shumise Thesite ya U VHALA NGA U ELELA HA ORAḲA HA NHLRP: 1.1.A

Kuitele

- Kha vha vhidze vhagudi nga muthihi nga muthihi vha ḡe vha ite thesite ya U VHALA NGA U ELELA HA ORAḲA, vha tshi tevhedza ndaela.
- Kha vha shumise thebuḲu ya u vhalela i re afho fhasi vha tshi vhalela leḡeḡe (vhuimo) kana tshikalo.

Tshivhalo tsha mibvumo yo vhalwaho nga ngona	LEḡEḡE (VHUIMO)
1 – 4	1
5 – 8	2
9 – 12	3
13 – 15	4



U vhala

U vhalela nṱha zwi tshi bva buguni kha leḡeḡe yo mu teaho.
U shumisa maipfhi o ḡowealeho na foniki kha u dikhouda maipfhi.

Nyito

- Kha vha zwi ite magumoni a themo.
- Kha vha shumise Thesite ya U VHALA NGA U ELELA HA ORAḲA HA NHLRP: 1.1.B

Kuitele

- Kha vha vhidze vhagudi nga muthihi nga muthihi vha ḡe vha ite thesite ya U VHALA NGA U ELELA HA ORAḲA, vha tshi tevhedza ndaela.
- Kha vha shumise thebuḲu ya u vhalela i re afho fhasi vha tshi vhalela leḡeḡe (vhuimo) kana tshikalo.

Tshivhalo tsha maipfhi o vhalwaho nga ngona	LEḡEḡE (VHUIMO)
1 – 4	1
5 – 8	2
9 – 12	3
13 – 15	4



U pfhesesa

U humbulela tshiṭori nga u shumisa zwifanyiso.

U tevhékanya zwiwo zwiraru nga thevhekano yone.

Nyito

- Kha vha zwi ite kha themo yoṭhe nga tshifhinga tsha ngudo dza Vhutsila ha U anetshela Zwiṭori nga Lavhuraru.
- Kha vha shumise ngudo dze vha newa kha Pulane ya U funza ya NHLRP.
- Kha vha shumise Bugu ya u Vhala ya Thikho: Zwifanyiso zwa Vhutsila ha U anetshela Zwiṭori (masiatari 5, 9, 20, 34), ya Themo ya 1

Kuitele

- Musi vhagudi vha tshi khou ita nyito iyi, kha vha mone na kilasi vha thetshesele phindulo dza mugudi muṅwe na muṅwe dzi no kwama nyito iyi.
- Kha vha pime vhukoni ha mugudi muṅwe na muṅwe vha tshi shumisa rubiriki i tevhelaho.

RUBIRIKI	LEVEL E YA 1	LEVEL E YA 2	LEVEL E YA 3	LEVEL E YA 4
U livhanya tshiṭori na tshifanyiso	Mugudi u a konḑelwa nga u bvumba zwi re kha tshiṭori a tshi shumisa tshifanyiso. U a lingedza u topola vhaanewa/ vhabvumbedzwa kana fhethuvhupo.	Mugudi u a lingedza u livhanya tshiṭori na tshifanyiso. U a kona u bula na u dzhenisa vhabvumbedzwa na/ kana fhethuvhupo. Fhedziha, thevhekano ya zwiwo zwe zwa bvumbiwa i shaya ndunzhendunzhe na u pfhadza.	Mugudi u a livhanya tshiṭori tshawe na tshifanyiso. U a kona a bula na u dzhenisa vhaanewa na fhethuvhupo, nahone u a kona u bvumba, thevhekano ya zwiwo nga ṅdila i no tangedzea.	Mugudi u a livhanya tshiṭori tshawe na tshifanyiso. U a kona a bula na u dzhenisa vhaanewa na fhethuvhupo, nahone u a kona u bvumba, thevhekano ya zwiwo nga ṅdila i no tangedzea.
U tevhékanya zwiwo zwa tshiṭori	Mugudi ha koni u tevhékanya tshiwo na tshithihi nga ṅdila i re na ndunzhendunzhe i no pfhadza.	Mugudi u tevhékanya zwiwo zwa 1–2 nga ndunzhendunzhe i no pfhadza.	Mugudi u tevhékanya zwiwo zwa 2–3 nga ndunzhendunzhe i no pfhadza.	Mugudi u tevhékanya zwiwo zwa zwiraru na u fhira nga ndunzhendunzhe i no pfhadza.



Muñwalo

U ñwala maļedere maṭuku nga ngona.

Nyito

- Kha vha zwi ite kha themo yoṭhe nga tshifhinga tsha ngudo dza Muñwalo.
- Kha vha shumise ngudo dze vha ñewa kha Pulane ya U funza ya NHLRP.
- Musi ngudo dzi vhukati, kha vha mone na kilasi vha sedze zwikili zwa muñwalo zwa vhagudi.
- Musi themo i tsini na u fhela, kha vha lavhelese bugu dza vhagudi vha sedze mvelaphanda ya muñwalo.
- Kha vha pime vhukoni ha vhagudi vha tshi shumisa rubiriki dzi tevhelaho.

RUBIRIKI	LEVEL E YA 1	LEVEL E YA 2	LEVEL E YA 3	LEVEL E YA 4
Kuvhumbelwe kwa maļedere maṭuku	Mugudi u a konḑelwa nga u elelwa hune ļedere ļa thoma hone khathihi na mabuḑo aļo. Vhunzhi ha maļedere maṭuku ho vhumbiwa nga nḑila i sa fushi kana ho khekhea.	Tshiñwe tshifhinga mugudi u a konḑelwa nga u elelwa hune ļedere ļa thoma hone khathihi na mabuḑo aļo. Mañwe a maļedere maṭuku o vhumbiwa nga nḑila i sa fushi kana o khekhea.	Mugudi u a ḑivha nga ngona hune ļedere ļa thoma hone khathihi na mabuḑo aļo. Maļedere maṭuku o vhumbiwa nga ngona fhedzi u tea u ṭhogomela u shumisa vhudele.	Mugudi u a ḑivha nga ngona hune ļedere ļa thoma hone khathihi na mabuḑo aļo. Maļedere maṭuku o vhumbiwa nga ngona nahone hu na vhudele.



U ṛwala


U ola tshifanyiso tsha u pfhukisa mulaedza.

U kopa khephusheni na mafhungo.


Nyito

- Kha vha zwi ite nga tshifhinga tsha ngudo dza U ṛwala kha Vhege dza 6, 7 kana 8.
- Kha vha shumise ngudo dze vha ṛewa kha Pulane ya U funza ya NHLRP.
- Musi ngudo ya ḽavhuṭanu i tshi fhela, kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi vha vha linge.
- Kha vha pime vhukoni ha vhagudi vha tshi shumisa rubiriki dzi tevhelaho.

RUBIRIKI	ḽEVEḽE YA 1	ḽEVEḽE YA 2	ḽEVEḽE YA 3	ḽEVEḽE YA 4
Tshifanyiso: u vhonala zwavhudi na u vha tshawe ene muṇe originality	Tshifanyiso tshi a konḽa u pfhesesea, kana a si tshawe ene muṇe – ho kopiwa tsumbo ya mugudisi.	Tshifanyiso tshi a pfhesesea nahone ndi tshawe ene muṇe, naho tshi tshi yelana na tsumbo ya mugudisi.	Tshifanyiso tshi a leluwa u pfhesesea, tshi bva mbiluni yawe nahone ndi tshawe ene muṇe.	Tshifanyiso tshi a leluwa u pfhesesea, tshi bva mbiluni yawe nahone ndi tshawe ene muṇe. Tsho olwa nga vhutsila.
Khephusheni	Mugudi u a konḽelwa nga u kopa fureme ya khephusheni, nahone ha ṭhaphudzi khephusheni.	Mugudi u a kopa fureme ya khephusheni, fhedzi ha ṭhaphudzi khephusheni, kana u i na vhukhathi vhunzhi.	Mugudi u a kopa fureme ya khephusheni a ṭhaphudza khephusheni, fhedzi hu na vhukhathi vhuthihi.	Mugudi u a kopa fureme ya khephusheni a ṭhaphudza khephusheni nga ngona.



THEMO YA 2





Thesite (Milingo) Dza U Vhala Nga U Elela Ha OraḼa (Veo) Dza Themo Ya 2

NHLRP U vhala nga u Elela ha Oraḽa (VEO)										
Luambo: Tshivenda Thesite 1.2.A Khophi ya mugudisi 30 mibvumo / 60 mithethe										
S	a	M	e	b	l	f	u	d	b	10
ḑ	F	H	i	r	D	o	G	p	w	20
W	P	I	A	E	b	m	r	s	w	30

NHLRP U vhalā nḡa u Elela ha Oraḽa (VEO) Luambo: Tshivendā Thesite 1.2.A Khopi ya mugudisi									
S	a	M	e	b	l	f	u	d	b
ḡ	F	H	i	r	D	o	G	p	w
W	P	I	A	E	b	m	r	s	w

NHLRP U vhalā nga u Elela ha OraĽa (VEO) Luambo: Tshivenda Thesite 1.2.B Khophi ya mugudisi 30 maipfhi/ 60 mithethe									
baba	mela	beba	lima	eba	folā	hana	paka	rusa	gaga ¹⁰
tāta	duḁumela	tata	posela	papamala	nanga	khuhu	fomo	gugu	kela ²⁰
ḁabaḁaba	gagamisa	wela	haḁa	doḁa	mila	balea	lima	beba	bika ³⁰

NHLRP U vhala nga u Elela ha Oraḽa (VEO)									
Luambo: Tshivenda Thesite 1.2.B Khophi ya mugudisi									
baba	mela	beba	lima	eba	fola	hana	paka	rusa	gaga
ṭaṭa	ḽuḽumela	tata	posela	papamala	nanga	khuhu	fomo	gugu	kela
ḽabaḽaba	gagamisa	wela	haḽa	doba	mila	balea	lima	beba	bika



Fomo ya Tsenguluso ya Themo ya 2

NHLRP U vhala nga u Elela ha Oraḽa (VEO)

Luambo: Tshivenḽa

GIREIDI YA 1 Themo ya 2

Fomo ya Tsenguluso

mibvumo 1.2.A	Thaḽi ya Vhukhaxhi	Thanganyelo
S		
a		
M		
e		
b		
l		
f		
u		
d		
b		
ḽ		
F		
H		
i		
r		
D		
o		
G		
p		
w		
W		
P		
l		
A		
E		
b		
m		
r		
s		
w		

GIREIDI YA 1 | FOMO YA TSENGULUSO YA THEMO YA 2

NHLRP U vhalā nga u Elela ha Oraḽa (VEO)

Luambo: Tshivenda

GIREIDI YA 1 Themo ya 2

Fomo ya Tsenguluso

maipfhi 1.2.B	Thaḽi ya Vhukhakhi	Ṱhanganyelo
baba		
mela		
beba		
lima		
eba		
folā		
hana		
paka		
rusa		
gaga		
ṱaṱa		
ḽuḽumela		
tata		
posela		
papamala		
nanga		
khuhu		
fomo		
gugu		
kela		
ḽabaḽaba		
gagamisa		
wela		
haḽa		
doba		
mila		
balea		
lima		
beba		
bika		



Mbekanyamushumo ya u Linga

GIREIDI YA 1 Themo ya 2

Puġane ya U funza ya Nwaha (ATP) yo vusuludzwaho i nea tsumbedzelo ya U linga ha Zwikoloni (SBA) ha themo inwe na inwe:

TSHIPIDA	MUSHUMO
 U thetshelesa na u amba	U thetshelesa tshitori tshine a tshi divha. U toolola tshitori. U topola muhumbulo muhulwane.
 Foniki	U topola vhushaka vhukati ha mubvumo wa ledere kha miñwe ya mibvumo ya ledere lithihi - pfhalandothe na themba.
 U vhala na U pfhesesa	U vhalela ntha zwi tshi bva buguni kha levele yo mu teaho. U shumisa maipfhi o dowealeho na foniki kha u dikhouda maipfhi. U a kona u humbulela tshitori nga u shumisa zwifanyiso. U rera nga ha tshitori a tshi topola vhabvumbedzwa na muhumbulo muhulwane.
 Muñwalo	U ñwala maledere matuku nga ngona.
 U ñwala	U ñwala maledere a tshi shumisa mibvumo ye a guda. U tshisa mihumbulo ya u ñwala tshitori tsha kilasi.

TSUMBO YA MISHUMO YA U LINGA

- Iyi mishumo ya u linga yo itelwa u vha tshipida tsha NHLRP.
- He zwa tea, thesite dza U vhala nga u Elela ha Oraġa ha NHLRP dzo dzheniswa sa tshipida tsha mbekanyamushumo ya u lunga.
- Iyi mishumo ya u linga i nga shumiswa yo tou ralo kana ha itwa uri i yelane na thoġea dza Tshiriki.



U thetshelesa na u amba

U thetshelesa tshiṭori tshine a tshi ḡivha.

U toolola tshiṭori.

U topola muhumbulo muhulwane.

Nyito

- Kha vha zwi ite kha themo yoṭhe nga tshifhinga tsha U vhala na Vhagudi.
- Musi ngudo i tshi fhela, kha vha vhidze vhagudi vha si gathi vha ḡe desikeni yavho nga muthihi nga muthihi.
- Kha vha ri mugudi muṅwe na muṅwe a vha toolole tshiṭori, na u tovhedza nga u fhindula mbudziso dzi tevhelaho:
 - a. Ni vhona u nga itshi tshiṭori tshi amba nga ha mini?
 - b. No guda mini kha tshiṭori itshi?

Mielo

Kha vha vhudze vhagudi uri musi vha tshi toolola (anetshela) tshiṭori, vha tea:

- U toolola tshiṭori itshi nga thevhekano yone: zwe zwa bvelela u thoma, zwe zwa tevhela na zwa u khunyeledza
- U amba tshithu luthihi fhedzi: a hu na u ḡidovholola
- Kha vha pime vhukoni ha mugudi muṅwe na muṅwe vha tshi shumisa rubiriki i tevhelaho.

RUBIRIKI	LEVEL YA 1	LEVEL YA 2	LEVEL YA 3	LEVEL YA 4
Tshivhumbeo na thevhekano	Mugudi u anetshela a tshi vilinganya zwipida zwa tshiṭori hu si na thevhekano.	Mugudi u anetshela zwiṅwe zwa tshiṭori nga thevhekano yone.	Mugudi u anetshela vhunzhi ha tshiṭori nga thevhekano yone.	Mugudi u anetshela tshiṭori tshothe nga thevhekano yone.
U Elela	Mugudi u anzela u ima, a tshi timatima na u dovholola maipfhi kana mafurase.	Mugudi u a ima tshiṅwe tshifhinga a tshi timatima na u dovholola maipfhi kana mafurase.	Mugudi u anetshela tshiṭori a tshi elela, a tshi timatima tshiṅwe tshifhinga kana a dovholola maipfhi kana mafurase.	Mugudi u anetshela tshiṭori nga u elela nahone e na u ḡifulufhela a sa timatimi kana u dovholola maipfhi kana mafurase.
U topola muhumbulo muhulwane	Mugudi u ha koni u topola muhumbulo muhulwane wa tshiṭori, naho hu na thikhedzo ya mugudisi.	Mugudi u a topola muhumbulo muhulwane wa tshiṭori hu si na thikhedzo ya mugudisi.	Mugudi u a topola muhumbulo muhulwane wa tshiṭori, fhedzi hu na u timatimanyana.	Mugudi u a topola muhumbulo muhulwane wa tshiṭori a tshi ḡifulufhela.



Foniki

U topola vhushaka vhukati ha mubvumo wa leḡere kha miṁwe ya mibvumo ya leḡere lithihi
U topola vhushaka vhukati ha mubvumo wa leḡere kha miṁwe ya mibvumo ya leḡere lithihi
(pfhalandoṱhe na themba).

Nyito

- Kha vha zwi ite magumoni a themo.
- Kha vha shumise Thesite ya U VHALA NGA U ELELA HA ORAḲA HA NHLRP: 1.2.A

Kuitele

- Kha vha vhidze vhagudi nga muthihi nga muthihi vha ḡe vha ite thesite ya U VHALA NGA U ELELA HA ORAḲA, vha tshi tevhedza ndaela.
- Kha vha shumise thebuḲu ya u vhalela i re afho fhasi vha tshi vhalela leḡeḡe (vhuimo) kana tshikalo.

Tshivhalo tsha mibvumo yo vhalwaho nga ngona	LEḡEḡE (VHUIMO)
1 - 8	1
9 - 15	2
16 - 23	3
24 - 30	4



U vhala

U vhalela nṱha zwi tshi bva buguni kha leḡeḡe yo mu teaho.
U shumisa maipfhi o ḡowealeho na foniki kha u dikhouda maipfhi.

Nyito

- Kha vha zwi ite magumoni a themo.
- Kha vha shumise Thesite ya U VHALA NGA U ELELA HA ORAḲA HA NHLRP: 1.1.B

Kuitele

- Kha vha vhidze vhagudi nga muthihi nga muthihi vha ḡe vha ite thesite ya U VHALA NGA U ELELA HA ORAḲA, vha tshi tevhedza ndaela.
- Kha vha shumise thebuḲu ya u vhalela i re afho fhasi vha tshi vhalela leḡeḡe (vhuimo) kana tshikalo.

Tshivhalo tsha maipfhi o vhalwaho nga ngona	LEVEL (VHUIMO)
1 - 4	1
9 - 15	2
16 - 23	3
24 - 30	4



U pfhesesa

U humbulela tshitori nga u shumisa zwifanyiso.

U rera nga ha tshitori a tshi topola vhabvumbedzwa na muhumbulo muhulwane.

Nyito ya 1

- Kha vha zwi ite kha themo yothe nga tshifhinga tsha ngudo dza Vhutsila ha U anetshela Zwiitori nga Lavhuraru.
- Kha vha shumise ngudo dze vha newa kha Pulane ya U funza ya NHLRP.
- Kha vha shumise Bugu ya u Vhala ya Thikho ya Themo ya 2: Zwifanyiso zwa Vhutsila ha U anetshela Zwiitori (masiatari 50, 64, 78 kana 92).

Kuitele

- Musi vhagudi vha tshi khou ita nyito iyi, kha vha mone na kilasi vha thetshesele phindulo dza mugudi muhwe na muhwe dzi no kwama nyito iyi.
- Kha vha pime vhukoni ha mugudi muhwe na muhwe vha tshi shumisa rubiriki i tevhelaho.

RUBIRIKI	LEVEL YA 1	LEVEL YA 2	LEVEL YA 3	LEVEL YA 4
U livhanya tshitori na tshifanyiso	Mugudi u a kongelwa nga u bvumba zwi re kha tshitori a tshi shumisa tshifanyiso. U a lingedza u topola vhaanewa/ vhabvumbedzwa kana fhethuvhupo.	Mugudi u a lingedza u livhanya tshitori na tshifanyiso. U a kona u bula na u dzhenisa vhabvumbedzwa na/ kana fhethuvhupo. Fhedziha, thevhekano ya zwiwo zwa bvumbiwa i shaya ndunzhendunzhe na u pfhadza.	Mugudi u a livhanya tshitori tshawe na tshifanyiso. U a kona a bula na u dzhenisa vhaanewa na fhethuvhupo, nahone u a kona u bvumba, thevhekano ya zwiwo nga ndila i no tangedzea.	Mugudi u a livhanya tshitori tshawe na tshifanyiso. U a kona a bula na u dzhenisa vhaanewa na fhethuvhupo, nahone u a kona u bvumba, thevhekano ya zwiwo nga ndila i no tangedzea.

Nyito ya 2

- Kha vha zwi ite kha themo yothe nga tshifhinga tsha U vhala na Vhagudi.
- Musi ngudo i tshi fhela, kha vha vhidze vhagudi vha si gathi vha de desikeni yavho nga muthihi nga muthihi.
- Vhudzisani mugudi muñwe na muñwe mbudziso dzi tevhelaho:
 - a. Vhabvumbedzwa vhahulwane ndi vhonnyi kha tshiṭori itshi. Bulani madzina avho ni vha buletshedze (ṭalutshedze).
 - b. Ni vhona u nga itshi tshiṭori tshi amba nga ha mini?
 - c. No guda mini kha tshiṭori itshi?
- Kha vha pime vhukoni ha mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i tevhelaho.

RUBIRIKI	LEVEL YA 1	LEVEL YA 2	LEVEL YA 3	LEVEL YA 4
U topola vhabvumbedzwa	Mugudi ha koni u topola kana u buletshedza (ṭalutshedza) vhabvumbedzwa, na muthihi zwawe.	Mugudi u a topola kana u buletshedza vhañwe vha vhabvumbedzwa.	Mugudi u a topola vhabvumbedzwa vhothe, fhedzi hu na u timatimanyana.	Mugudi u topola vhabvumbedzwa vhothe a tshi diṭulufhela.
U topola muhumbulo muhulwane	Mugudi u ha koni u topola muhumbulo muhulwane wa tshiṭori, naho hu na thikhedzo ya mugudisi.	Mugudi u a topola muhumbulo muhulwane wa tshiṭori hu si na thikhedzo ya mugudisi.	Mugudi u a topola muhumbulo muhulwane wa tshiṭori, fhedzi hu na u timatimanyana.	Mugudi u a topola muhumbulo muhulwane wa tshiṭori a tshi diṭulufhela.



Muñwalo

U ñwala maļedere maṭuku nga ngona.

Nyito

- Kha vha zwi ite kha themo yoṭhe nga tshifhinga tsha ngudo dza Muñwalo.
- Kha vha shumise ngudo dze vha ñewa kha Pulane ya U funza ya NHLRP.
- Musi ngudo dzi vhukati, kha vha mone na kilasi vha sedze zwikili zwa muñwalo zwa vhagudi.
- Musi themo i tsini na u fhela, kha vha lavhelese bugu dza vhagudi vha sedze mvelaphanda ya muñwalo.
- Kha vha pime vhukoni ha vhagudi vha tshi shumisa rubiriki dzi tevhelaho.

RUBIRIKI	LEVELE YA 1	LEVELE YA 2	LEVELE YA 3	LEVELE YA 4
Kuvhumbelwe kwa maļedere maṭuku	Mugudi u a kondelwa nga u elelwa hune leđere la thoma hone khathihi na mabuḑo aļo. Vhunzhi ha maļedere maṭuku ho vhumbiwa nga nḑila i sa fushi kana ho khekhea.	Tshiñwe tshifhinga mugudi u a kondelwa nga u elelwa hune leđere la thoma hone khathihi na mabuḑo aļo. Mañwe a maļedere maṭuku o vhumbiwa nga nḑila i sa fushi kana o khekhea.	Mugudi u a ḑivha nga ngona hune leđere la thoma hone khathihi na mabuḑo aļo. Maļedere maṭuku o vhumbiwa nga ngona fhedzi u tea u ṭhogomela u shumisa vhudele.	Mugudi u a ḑivha nga ngona hune leđere la thoma hone khathihi na mabuḑo aļo. Maļedere maṭuku o vhumbiwa nga ngona nahone hu na vhudele.



U ñwala

U ñwala maļedere a tshi shumisa mibvumo ye a guda.

U ṭahisa mihumbulo ya u ñwala tshiṭori tsha kilasi.

Nyito ya 1

- Kha Vhege dza 2–7 nga Lavhuṭanu, vhagudi vha khunyeledza nyito ya U fhaṭa Maipfhi vha tshi shumisa mibvumo i re kha Bugu ya u Vhala ya Thikho, masiaṭari: 53, 67, 75, 81 na 89.
- Musi ngudo dza Lavhuṭanu dzi tshi khunyelela, kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi vha tshi itela u vha linga.
- Kha vha pime vhukoni ha vhagudi vha tshi shumisa rubiriki dzi tevhelaho.

RUBIRIKI	LEVEL E YA 1	LEVEL E YA 2	LEVEL E YA 3	LEVEL E YA 4
Tshivhalo tsha maipfhi o fhatiwaho nga ngona vhege inwe na inwe	Kha tshivhalo tshi re vhukati, mugudi u fhatwa maipfhi a 0–3 vhege inwe na inwe. A hu na u engedzea ha tshivhalo hu no vbonala ha tshivhalo tsha maipfhi kha tshifhinga tshe tsha vhewa.	Kha tshivhalo tshi re vhukati, mugudi u fhatwa maipfhi a re vhukati ha 4–6 nga vhege. Hu na u engedzeanyana ha tshivhalo hu no vbonala ha tshivhalo tsha maipfhi kha tshifhinga tshe tsha vhewa.	Kha tshivhalo tshi re vhukati, mugudi u fhatwa maipfhi a re vhukati ha 6–8 nga vhege. Hu na u engedzeanyana ha tshivhalo hu no vbonala ha tshivhalo tsha maipfhi kha tshifhinga tshe tsha vhewa.	Kha tshivhalo tshi re vhukati, mugudi u fhatwa maipfhi a 7 kana u pada nga vhege. Hu na u engedzea ha tshivhalo tshinzi tshi no vbonala tsha maipfhi kha tshifhinga tshe tsha vhewa.
Tserekano ya maipfhi e a vhumbiwa	Mugudi u fhatwa maipfhi mapfhuhi, a sa kondi a tshi shumisa fonimi dzine a dzi divha. Hu na zwinzi zwo khakheaho kana mafhungo as songo fhelelaho.	Mugudi u fhatwa maipfhi mapfhuhi, a sa kondi a tshi shumisa fonimi dzine a dzi divha. Zwo khakheaho a si zwinzi kana maipfhi a songo fhelelaho a si manzhi.	Mugudi u fhatwa maipfhi a sa kondi ana a tserekano a tshi shumisa fonimi dzine a dzi divha. Hu na zwo khakheaho zwi si zwinzi kana maipfhi a songo fhelelaho a si manzhi.	Mugudi u fhatwa maipfhi a sa kondi ana a tserekano a tshi shumisa fonimi dzine a dzi divha. Mugudi ha anzeli u khakha.

Nyito ya 2

- Kha vha zwi ite nga tshifhinga tsha ngudo dza U n'wala nga Lavhuraru kha Vhege dza 5, 6 kana 7.
- Kha vha shumise ngudo dze vha newa kha Pulane ya U funza ya NHLRP.
- Kha vha limuwe mihumbulo ye vhagudi vha tshisa kha tshipida tsha u pulanela ngudo.
- Kha vha pime vhukoni ha vhagudi vha tshi shumisa rubiriki dzi tevhelaho.

RUBIRIKI	LEVEL E YA 1	LEVEL E YA 2	LEVEL E YA 3	LEVEL E YA 4
U tshisa mihumbulo ya u n'wala tshitori tsha kiasi	Mugudi u a timatima musi a tshi dita uri a tshise mihumbulo. Musi mbudziso yo livhana nae, vhezhi ha mihumbulo yawe a hu yi kule siani la u pfhala na / kana u vha yawe ene mune.	Mugudi u na lutamo lwa u tshisa mihumbulo nahone u a zwi itesa tshinwe tshifhinga. Minwe ya mihumbulo ya mugudi i dovholola ya kale kana i re yawe ene mune a si minzhi.	Mugudi u a kona u tshilisana na vhanwe nahone u tshisa mihumbulo a sa zwi itesi. Minwe ya mihumbulo ya mugudi i nga vha i sa yi kule malugana na u vha yawe ene mune kana u pfhadza.	Mugudi u a kona u tshilisana na vhanwe nahone u tshisa mihumbulo a sa zwi itesi. Mihumbulo minzhi ya mugudi ndi yawe nahone i a pfhadza.

GIREIDI YA 1 | A REKHODOS

NHLRP U vhalala nga u Elela ha Ora^{la} (VEO)

Luambo: Tshivenda

GIREIDI YA 1

Bambiri ḽa rekhodo ḽa VEO: U vhala maipfhi

[illegible]

GIREIDI YA 1 | A REKHODOS

NHLRP U vhalala nga u Elela ha Ora_{la} (VEO)

Luambo: Tshivenda

GIREIDI YA 1

Bambiri la rekhodo la VEO: U vhala na U pfhesesa ha Ora la

[illegible]

